

MFI AD **Partner**^{Plus}

Broj I/2 - 2024/1

Podgorica, 13.01 2024 god.

Partner^{Plus}

Opšti uslovi poslovanja

MFI PARTNER PLUS AD PODGORICA

AVGUST 2024. GODINE

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Informisanje klijenta.....	3
3. Prava i obaveze MFI i klijenata.....	5
4. Kamate i naknade.....	9
5. Instrumenti obezbjeđenja.....	11
6. Zaštita podataka o klijentima i poslovna tajna.....	12
7. Završne odredbe.....	13

Na osnovu Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG“ br. 73/2017), a u skladu sa članovima 22 i 31 Statuta Mikrokreditne finansijske institucije Partner Plus AD Podgorica (u daljem tekstu: MFI), Odbor direktora, na sjednici održanoj 13.08.2024. godine, usvaja:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

MFI Partner Plus AD Podgorica

1. Uvod

Pojam

Član 1

Opštim uslovima poslovanja MFI utvrđuju se:

- 1) Standardni uslovi poslovanja koji se primjenjuju na sve klijente MFI;
- 2) Uslovi uspostavljanja odnosa između klijenta i MFI;
- 3) Međusobna komunikacija između klijenta i MFI;
- 4) Usluge koje pruža MFI i cijene usluga;
- 5) Uslovi obavljanja poslovanja između klijenta i MFI;
- 6) Druga pitanja od značaja za poslovanje MFI sa klijentima.

Primjena opštih uslova poslovanja

Član 2

Međusobni poslovni odnosi MFI i klijenta zasnivaju se, prije svega, na uzajamnom povjerenju i obostranom interesu.

Opšti uslovi poslovanja primjenjuju se na sve ugovorne odnose između MFI i klijenta, a zasnivaju se na načelima:

- 1) Savjesnosti i poštenja;
- 2) Ravnopravnom odnosu MFI i klijenta;
- 3) Postupanja sa pažnjom dobrog privrednika, domaćina i stručnjaka u izvršavanju ugovornih obaveza;
- 4) Zaštite od diskriminacije;
- 5) Ugovaranja određenih i odredivih obaveza;
- 6) Transparentnog poslovanja i blagovremenog informisanja.

MFI se pridržava definisanih načela u svim fazama zasnivanja i postojanja poslovnog odnosa sa klijentom.

Dostupnost

Član 3

Opšti uslovi poslovanja istaknuti su na vidnom mjestu u poslovnim prostorijama MFI, kao i na internet sajtu MFI. Smatra se da je klijent upoznat sa Opštim uslovima poslovanja na ovaj način.

Pojam klijenta

Član 4

Klijent je fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje koristi uslugu MFI ili se obratilo MFI radi korišćenja usluge koju MFI pruža.

Identifikacija klijenta

Član 5

U skladu sa pozitivnim propisima, kojima su uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, MFI je dužna da, prije stupanja u poslovni odnos, izvrši identifikaciju klijenta.

MFI vrši identifikaciju klijenta ili ovlašćenog lica za zastupanje tako što utvrđuje njegov identitet na osnovu važećih identifikacionih dokumenata, u skladu sa Zakonom i internim aktima.

Dokumenta na osnovu kojih se vrši identifikacija, način podnošenja dokumentacije, rok važenja dokumenata, način ovjere i ostali bitni elementi, kojih je klijent dužan da se pridržava, propisani su internim aktima MFI. Pored dokumentacije propisane internim aktima, MFI zadržava pravo da od klijenta traži dodatnu dokumentaciju i informacije neophodne za uspostavljanje poslovnog odnosa.

MFI zadržava pravo da odbije poslovnu saradnju sa klijentom, u slučaju da podnijeta dokumentacija nije u skladu sa zahtjevima MFI.

Potpis klijenta

Član 6

Klijent je dužan da potpisuje dokumenta na način na koji je potpisao identifikacioni dokument na osnovu kojeg se vrši identifikacija za fizička lica, odnosno na OP obrascu, kartonu deponovanih potpisa ili drugom relevantnom dokumentu za privredna društva.

Klijent koji je nepismen dokument potpisuje na način da umjesto potpisa stavlja otisak desnog kažiprsta, pri čemu navedeno potvrđuju dva zaposlena u MFI svojim potpisom, uz napomenu „nepismen“.

Obaveza procjene kreditne sposobnosti

Član 7

Prije zaključivanja ugovora o mikrokreditu (ili garanciji), MFI je dužna da izvrši procjenu kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost klijenta se procjenjuje na osnovu podataka o bonitetu klijenta, njegovog domaćinstva i biznisa, ukoliko posjeduje biznis, kao i na osnovu podataka o traženom proizvodu.

Upit o zaduženosti klijenta u drugim finansijskim institucijama može se poslati uz prethodnu pismenu saglasnost klijenta. Upit se šalje Centralnoj banci Crne Gore sa ciljem da se obezbijedi uvid u klijentov otplatni kapacitet i urednost kreditne istorije. Konačnu odluku o odobravanju mikrokredita donose nadležni organi MFI.

Ako je zahtjev za mikrokredit odbijen, MFI je dužna da bez odlaganja i naknade obavijesti klijenta o razlozima na kojima se zasniva odluka o odbijanju zahtjeva.

Ugovor o mikrokreditu

Član 8

Ugovor o mikrokreditu je ugovor kojim se MFI obavezuje da klijentu stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, za određenu namjenu. Klijent se obavezuje da MFI plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vrijeme i na način kako je to utvrđeno ugovorom.

Ugovor koji MFI zaključuje sa klijentom mora da sadrži jasne i nedvosmislene odredbe razumljive klijentu, tako da je klijent upoznat u kojim slučajevima, na koji način i pod kojim uslovima se mogu promijeniti bitni elementi ugovora.

Potpisom ugovora o mikrokreditu, klijent potvrđuje da je upoznat i da prihvata odredbe Opštih uslova poslovanja.

Obavezni elementi ugovora o potrošačkom mikrokreditu, definisani su Zakonom o potrošačkim kreditima i biće sadržani u nacrtu teksta ugovora, odnosno ugovora koji MFI zaključuje sa klijentom.

MFI je dužna da obezbijedi plan otplate mikrokredita, bez naknade, za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a na osnovu zahtjeva klijenta.

Ugovor o mikrokreditu obavezno se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga klijent i predstavnik MFI, čime se potvrđuje njihova saglasnost o bitnim elementima ugovora.

Svakoj ugovornoj strani obezbjeđuje se minimalno jedan primjerak ugovora o mikrokreditu.

2. Informisanje klijenta

Oglašavanje

Član 9

Svoje usluge MFI oglašava na jasan i lako razumljiv način. Oglašavanje ne smije sadržati netačne informacije niti informacije koje mogu stvoriti zablude o uslovima korišćenja usluge.

Na zahtjev klijenta, MFI je dužna da pruži dodatna obavještenja i instrukcije u vezi sa uslovima i načinom pružanja određene finansijske usluge, odnosno da ih, na zahtjev klijenta dostavi u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju.

Obavezni elementi reklamne poruke za potrošačke kredite

Član 10

MFI je dužna da, prilikom oglašavanja kreditnih usluga, kod kojih oglas sadrži kamatnu stopu, ili drugi numerički podatak koji se odnosi na troškove mikrokredita za klijenta, na jasan, sažet i vidljiv način, na reprezentativnom primjeru, pruži naročito sljedeće informacije:

- 1) Kamatnu stopu sa pojedinostima o svim naknadama uključenim u ukupne troškove mikrokredita za klijenta;
- 2) Ukupan iznos mikrokredita;
- 3) Efektivnu kamatnu stopu;
- 4) Trajanje ugovora o mikrokreditu;
- 5) Ukupan iznos koji klijent treba da plati i iznos mjesečnog anuiteta.

MFI je dužna da prilikom oglašavanja usluge na jasan, sažet i vidljiv način naznači obavezu zaključivanja ugovora o sporednim uslugama koje se odnose na ugovor o mikrokreditu (osiguranju) zajedno sa iskazivanjem efektivne kamatne stope, ako i kada se troškovi te usluge ne mogu unaprijed utvrditi, a predstavljaju uslov za zaključenje ugovora o mikrokreditu.

Informisanje u predugovornoj fazi za potrošačke kredite

Član 11

MFI je dužna u predugovornoj fazi, na osnovu kreditnih uslova koje nudi, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora o mikrokreditu, klijentu u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju, dati informacije o mikrokreditu, koje mu omogućavaju da uporedi ponude različitih davalaca kredita i procijeni da li ponuđeni uslovi odgovaraju njegovim potrebama i finansijskoj situaciji.

Ponuda se klijentu uručuje na propisanom obrascu koji sadrži sve obavezne elemente i obavještenja, a klijent može na zahtjev i bez naknade dobiti i tekst nacrtu odgovarajućeg ugovora o mikrokreditu.

Komunikacija

Član 12

Komunikacija između MFI i klijenta vrši se putem informativnog i reklamnog materijala dostupnog u poslovnim prostorijama MFI, putem sredstava javnog informisanja, internet prezentacije (sajta) MFI, telefonskog kontakta, pošte, odnosno direktnom komunikacijom sa klijentom, čineći informacije dostupnim, uručivanjem i dostavljanjem u papirnom i elektronskom obliku, kao i direktnom usmenom komunikacijom u poslovnim prostorijama MFI ili prostorijama klijenta koji obavlja privrednu djelatnost.

Pisana komunikacija između MFI i klijenta vrši se neposrednom predajom klijentu, ili dostavljanjem informacija poštom na papiru ili drugom trajnom mediju (e-mail, CD, USB, SMS i slično).

Obavještenja i informacije se smatraju uredno dostavljenim ukoliko su poslate na posljednju poznatu tj. prijavljenu adresu sjedišta/prebivališta/boravišta, ili e-mail klijenta, a koja je poznata MFI na dan slanja obavještenja, odnosno predaje trajnog nosača podataka pošti ili privrednom društvu registrovanom za vršenje dostave, odnosno na dan slanja e-maila. Izbor načina i sredstava komunikacije zavise od vrste informacije koja se šalje.

3. Prava i obaveze MFI i klijenata

Obaveze MFI

Član 13

MFI je dužna da u poslovnim odnosima sa klijentom postupa sa profesionalnom i pažnjom dobrog privrednika, na osnovu zakona, podzakonskih akata, internih akata MFI, i u skladu sa pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i poslovnom praksom.

MFI odgovara za propuste svojih zaposlenih i drugih lica koje angažuje radi izvršavanja ugovornih obaveza prema klijentu, osim ukoliko su ti propusti nastali usljed dejstva više sile, kao što su: rat, prirodna ili ekološka katastrofa, epidemija, prestanak isporuke električne energije, prekid telekomunikacionih veza i svih drugih sličnih uzroka čiji nastanak nije prouzrokovan aktivnošću MFI.

MFI je dužna da informacije o efektivnoj kamatnoj stopi dostavlja klijentu u pisanoj formi, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora o mikrokreditu. Informisanje klijenata o efektivnoj kamatnoj stopi na potrošačkim kreditima vrši se putem obrasca za informisanje o potrošačkom kreditu, utvrđenog posebnim propisom Centralne banke Crne Gore (PK Obrazac).

MFI pruža klijentima jasne i razumljive informacije, čini ih lako dostupnim i uočljivim, kako u sjedištu MFI, tako i u drugim teritorijalnim jedinicama poslovanja, preko internet prezentacije i drugih kanala komunikacije.

U skladu sa zakonom MFI je dužna da podatke i informacije o mikrokreditu koji je odobren klijentu dostavlja Kreditnom registru.

MFI ima i druge obaveze u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ugovorom koji je zaključila sa klijentom.

Prava MFI

Član 14

MFI ima pravo na slobodan izbor klijenata i slobodno odlučuje da li će stupiti u poslovni odnos sa klijentom, kao i da na osnovu mišljenja stručnih službi odbije zaključivanje ugovora o mikrokreditu.

MFI ima pravo da klijentu naplati naknadu za pruženu uslugu.

MFI može, bez saglasnosti klijenta, blokirati mogućnost korišćenja određenih proizvoda i usluga ili otkazati već uspostavljenu saradnju radi zaštite od rizika izloženosti MFI pranju novca i finansiranju terorizma, odnosno ukoliko klijent postupi suprotno zakonima i drugim propisima.

U cilju dostavljanja obavještenja klijentu o svim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu brošura, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i prezentacije, MFI može koristiti lične podatke o učesnicima ugovornih odnosa koji se odnose na adresu, brojeve telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je klijent dostavio prilikom podnošenja zahtjeva za mikrokredit, dostavljanja dokumentacije neophodne za konstituisanje sredstava obezbjeđenja i/ili drugog odgovarajućeg akta, i na koje je dao saglasnost da MFI može raspolagati.

MFI ima pravo kontrole namjenske upotrebe sredstava odobrenih klijentu i urednosti klijenta u izvršenju drugih obaveza preuzetih ugovorom, na način i po postupku utvrđenih zakonom, drugim propisima, internim aktima MFI i ugovorom zaključenim sa klijentom.

MFI ima pravo da predloži izmjene ili dopune zaključenog ugovora ili jednostrano raskine ugovor u skladu sa zakonom ili samim ugovorom i na način predviđen ovim aktima.

MFI ima i druga prava predviđena zakonom, drugim propisom ili samim ugovorom zaključenim sa klijentom.

Proglašenje svih obaveza dospelim

Član 15

MFI može, ako je tako ugovoreno, proglasiti sve obaveze dospelim, ako klijent:

- 1) Dostavi netačne podatke;
- 2) Nenamjenski koristi sredstva mikrokredita;
- 3) Ne plaća anuitete na način i u rokovima predviđenim planom otplate koji je sastavni dio ugovora;
- 4) Ne ispunjava zahtjev MFI za pružanjem ili povećanjem sredstava obezbjeđenja;
- 5) Ne dostavi ili odbije da dostavi dopunske podatke ili dokumentaciju koja utiče ili je mogla uticati na poslovni odnos MFI i klijenta;
- 6) Izloži MFI reputacionom riziku ili riziku integriteta;
- 7) Ukoliko zloupotrijebi korišćenje mikrokredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma ili ne ispuni druge ugovorom utvrđene obaveze.

Pravne posljedice proglašenja potraživanja dospelim nastupaju na dan koji je u obavještenju o dospelosti obaveza koje se dostavlja klijentu, označen kao dan dospelosti, u svemu u skladu sa ugovorom.

Ustupanje potraživanja

Član 16

MFI može, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, bez saglasnosti klijenta, prenijeti, odnosno ustupiti trećem licu, prava i ovlašćenja koja ima po osnovu ugovora o mikrokreditu.

Prenošenjem potraživanja na treće lice prenose se i akcesorna prava koja se odnose na obezbjeđenje kreditnog rizika.

Klijent ima pravo, uz prigovore koje ima prema novom povjeriocu, da istakne i prigovore koje je mogao da istakne i prema MFI.

Obaveze klijenta

Član 17

Klijent je obavezan da pročita sve uslove koje MFI nudi u okviru Opštih uslova poslovanja, ugovora, priloga, aneksa ugovora, obrasca za garancije koje mu MFI dostavi prije zaključivanja konkretnog ugovora.

Klijent je obavezan da koristi usluge MFI u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Klijent je dužan da dostavi MFI istinitu i vjerodostojnu dokumentaciju, podatke, informacije i izjave propisane zakonom, podzakonskim aktima i internim aktima MFI.

Klijent je obavezan da dostavlja MFI odgovarajuće informacije i dokumentaciju u skladu sa zaključenim ugovorima, kao i obavještenja o svim drugim promjenama koje utiču ili bi mogle da utiču na izvršenje ugovornog odnosa.

Klijent – fizičko lice je obavezan da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, obavijesti MFI o svim promjenama ličnog i porodičnog imena, adrese prebavališta, adrese poslodavca i kontakt podataka (poštansku adresu, broj telefona, e-mail adresu...).

Klijent koji ima zakonsku obavezu registracije kod nadležnog organa (CRPS, Poreska uprava, Ministarstvo...) dužan je o svim registrovanim promjenama obavijestiti MFI, uz dostavljanje dokaza o promjeni, u roku od 15 dana od dobijanja odluke o registraciji te promjene.

Klijent je dužan da se odazove pozivu na razgovor, ukoliko MFI ocijeni da je to potrebno i na taj način pruži relevantne informacije.

Klijent snosi svu štetu koja nastane usljed nejasnih, pogrešnih ili nepreciznih podataka ili instrukcija datih MFI, kao i usljed nepridržavanja obaveza obavještanja MFI u skladu sa ugovorom i Opštim uslovima poslovanja.

Klijent ima i druge obaveze u skladu sa zakonom, pozakonskim aktima i ugovorom koji je zaključio sa MFI.

Prava klijenta

Član 18

Prava klijenta propisana su Zakonom o potrošačkim kreditima, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, podzakonskim aktima, Opštim uslovima poslovanja i ugovorom zaključenim sa MFI.

Klijent ima pravo na uredno informisanje o promjenama uslova i da zatraži dodatne relevantne informacije i obavještenja od MFI.

Klijent može da traži dodatno usmeno obavještenje i instrukcije od MFI za primjenu Opštih uslova poslovanja, kao i da mu se dostave u pisanoj formi ili drugom trajnom mediju, ili da mu se lično uruče u prostorijama MFI.

Ugovor između klijenta i MFI može se izmijeniti ili dopuniti na zahtjev klijenta ukoliko odluku o tome donese nadležni organ MFI.

Pravo na jednostrani raskid ugovora o potrošačkom kreditu

Član 19

Klijent ima pravo da jednostrano raskine ugovor o potrošačkom kreditu, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za raskid.

Klijent je obavezan da o svojoj namjeri da raskine ugovor o mikrokreditu obavijesti MFI na način kojim se potvrđuje prijem tog obavještenja. Obavještenje se dostavlja usmenim saopštenjem ili u pisanoj formi, ili na drugom trajnom nosaču medija. Datum prijema obavještenja smatra se datumom raskida ugovora o mikrokreditu.

Klijent koji raskine ugovor o mikrokreditu dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja vratiti MFI glavnici i kamatu obračunatu na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana povlačenja novčanih sredstava po osnovu ugovora o mikrokreditu do dana otplate glavnice.

MFI ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom zaključivanja ugovora o mikrokreditu koji je klijent raskinuo, s tim da klijent mora biti upoznat sa tim troškovima prije zaključivanja ugovora o mikrokreditu.

Pravo na prijevremenu otplatu mikrokredita

Član 20

Klijent ima pravo da prijevremeno, u bilo kom trenutku, djelimično ili u potpunosti izvrši obavezu iz ugovora o mikrokreditu.

Na zahtjev klijenta za prijevremenu otplatu kredita MFI izdaje obračun koji uključuje dospjele obaveze, preostalu nedospjelu glavnici, nominalnu kamatu za broj dana korišćenja u tekućem mjesecu i zavisne troškove (troškovi opomena, zatezne kamate, troškovi pokretanja sudskih postupaka) i opciono naknadu za prijevremenu otplatu kredita a isključuje se nominalna kamata za preostali period otplate kredita prema otplatnom planu.

Potvrda o stanju duga odnosno obračun po zahtjevu za prijevremenu otplatu kredita se ne naplaćuju klijentu.

Punomoćje

Član 21

Klijent po pravilu lično preuzima pravne radnje. U slučajevima kada nije potrebno lično prisustvo, klijent može za preuzimanje takvih pravnih radnji u njegovo ime i za njegov račun, dati punomoćje trećem licu.

Punomoćje za preuzimanje pravnih radnji daje se na način i pod uslovima utvrđenim pozitivnim propisima u pisanoj formi i mora biti ovjereno od strane nadležnog organa, što važi i za njegovu izmjenu i opoziv.

Punomoćnik koji zastupa klijenta uz priloženo punomoćje, mora dati na uvid identifikacioni dokument, čiju kopiju MFI zadržava u dokumentaciji.

MFI zadržava diskreciono pravo da u svakom slučaju odbije preuzimanje bilo koje pravne radnje od strane punomoćnika, ukoliko posumnja u obim, vjerodostojnost ili autentičnost punomoćja.

MFI nije dužna vršiti provjeru vjerodostojnosti ili autentičnosti punomoćja ovjerenog od strane nadležnog organa. U skladu sa tim ne može biti odgovorna klijentu za nastanak bilo kakve štete, ukoliko je u dobroj namjeri, savjesno preduzimala bilo kakve pravne radnje na osnovu tako priloženog punomoćja.

Prigovor

Član 22

Klijent ima pravo na zaštitu svojih prava i interesa. Ukoliko smatra da se MFI ne pridržava ugovora, dobrih poslovnih običaja, pozitivnih propisa, uključujući i interne akte, klijent može MFI podnijeti prigovor u pisanoj formi, bez naknade.

Ukoliko MFI podnosiocu prigovora ne dostavi odgovor na pisani prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora, ukoliko ocijeni da je prigovor neosnovan ili podnosilac prigovora ne prihvati prijedlog MFI za rješavanje spornog odnosa, podnosilac prigovora ima pravo da pismeno obavijesti nadležni organ Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) da je nezadovoljan ishodom postupka po dostavljenom prigovoru u roku od 6 (šest) mjeseci od dostavljanja prigovora MFI odnosno od isteka roka za dostavljanje odgovora na prigovor ukoliko isti nije dostavljen. Ovo obavještenje treba da sadrži kraći opis spornog odnosa, vrijeme i mjesto njegovog nastanka, kao i odgovor MFI. Ukoliko nadležni organ Centralne banke ocijeni da je prigovor podnosioca opravdan, može zahtijevati da se MFI pismeno izjasni o navodima prigovora. Nadležni organ Centralne banke obavještava podnosioca prigovora o izjašnjavanju MFI i informiše ga o mehanizmima zaštite njegovih prava.

Klijent koji je nezadovoljan odgovorom na prigovor, ili mu odgovor nije dostavljen u propisanom roku, može se obratiti i zaštitniku prava klijenata (u daljem tekstu: Bankarski ombudsman), kao nezavisnom licu koje u vansudskom postupku učestvuje u rješavanju spornih pitanja između klijenata i MFI. Postupak pred Bankarskim ombudsmanom ne sprječava klijenta da po istom predmetu pokrene spor pred nadležnim sudom.

Klijentom se, u smislu prava na podnošenje prigovora, smatra i davalac sredstava obezbjeđenja.

Detaljne informacije u vezi sa načinom podnošenja prigovora i načinom postupanja po prigovoru MFI čini dostupnim klijentu na internet stranici i u svim poslovnim prostorijama u kojima se pruža usluga odobravanja mikrokredita.

4. Kamate i naknade

Kamate

Član 23

MFI utvrđuje, obračunava i naplaćuje kamate u skladu sa važećim cjenovnicima, zavisno od kategorije klijenta i proizvoda a utvrđuju se internim aktima MFI koji su dostupni klijentu u poslovnici MFI.

Kamatna stopa koja se primjenjuje na ugovore o mikrokreditima označava kamatnu stopu izraženu kao fiksni procenat koji se primjenjuje na iznos povučениh kreditnih sredstava i iskazuje se u procentima sa dva decimalna mjesta, na godišnjem nivou.

Kamata se obračunava dnevno saglasno važećim zakonskim propisima. Dospjeće kamate je mjesečno ako ugovorom nije drugačije predviđeno. Nominalna kamatna stopa je fiksna ako ugovorom nije drugačije regulisano.

Efektivna kamatna stopa

Član 25

Efektivnom kamatnom stopom se iskazuju ukupni troškovi mikrokredita, i izražena je kao godišnji procenat ukupnog iznosa mikrokredita i iskazuje troškove klijenta koje plaća MFI odobravanju i tokom otplate mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa iskazuje se na godišnjem nivou, sa dvije decimale, uz zaokruživanje druge decimale.

Informisanje klijenta o efektivnoj kamatnoj stopi na potrošačke kredite vrši se na obrascu za informisanje o potrošačkom kreditu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju potrošački krediti.

Uz kamatu po kreditu se uvijek javlja trošak vezan za zahtijevani broj mjenica a zavisno od ostalih sredstava obezbjeđenja, mogu se javiti i drugi troškovi vezani za zahtijevanu polisu osiguranja, troškove uspostavljanja i vođenja hipoteke (obuhvataju troškove izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškove notarske obrade ugovora i troškove upisa založnog prava), troškove uspostavljanja i vođenja zaloge na pokretnoj imovini (obuhvataju troškove procjene predmeta zaloge i troškove registracije zaloge).

Naknade

Član 26

Klijentima se ne naplaćuje naknada za obradu i odobrenje kreditnog zahtjeva.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita se naplaćuje opciono, u skladu sa važećim Katalogom proizvoda.

Visina kamatne stope

Član 27

Visina kamatne stope za mikrokredite propisuje se internim aktima MFI koji su dostupni u prostorijama MFI.

Prilikom zaključivanja ugovora o mikrokreditu, sačinjava se plan otplate mikrokredita, sa jasno iskazanom efektivnom i nominalnom kamatnom stopom, kao i drugim zakonom propisanim elementima. Jedan primjerak plana otplate uručuje se klijentu, a jedan primjerak se čuva u odgovarajućoj dokumentaciji MFI.

Zatezna kamata

Član 28

U slučaju kašnjenja u otplati, MFI na dospjelu glavnica obračunava i naplaćuje ugovorenu zateznu kamatu.

Zakonska zatezna kamata se obračunava ukoliko klijent ne izvršava uredno obaveze iz Ugovora o mikrokreditu od trenutka raskida Ugovora.

5. Instrumenti obezbjeđenja

Obezbjeđenje mikrokredita

Član 29

MFI sa klijentom ugovara instrumente obezbjeđenja potraživanja u skladu sa osnovnim pravilima kreditnog proizvoda i u skladu sa procedurama.

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:

- 1) Administrativna zabrana;
- 2) Mjenica;
- 3) Jemstvo fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica;
- 4) Registrovana zaloga na pokretnoj imovini;
- 5) Hipoteka na nepokretnosti;
- 6) Druge vrste obezbjeđenja prihvatljivih za MFI u skladu sa odlukom nadležnog organa MFI.

Zamjena instrumenata obezbjeđenja može se izvršiti na osnovu pisanog zahtjeva klijenta i odluke nadležnog organa MFI o usvajanju zahtjeva, a u skladu sa aktima MFI.

Neispunjenje ugovornih obaveza od strane klijenta

Član 30

Ako klijent ne izmiruje obaveze po rasporedu datom u planu otplate, MFI ima pravo da svoje potraživanje prema klijentu proglasi u cjelosti dospjelim i zahtjeva jednokratnu naplatu cjelokupnog potraživanja.

MFI je ovlašćena da iznos svog dospjelog potraživanja prema klijentu naplati iz svih priloženih instrumenata obezbjeđenja i vrijednosti cjelokupne imovine klijenta.

MFI ima pravo na naknadu troškova postupka prinudne naplate dospjelih potraživanja od klijenta u skladu sa odlukom nadležnog organa.

Pokretanjem izvršnog, sudskog ili drugog postupka radi naplate, smatra se da je klijent upoznat sa dospjećem cjelokupnog potraživanja.

Na zahtjev klijenta, MFI može izraditi obavještenje o razlozima proglašenja cjelokupnog potraživanja dospjelim. MFI uvijek može proglasiti potraživanje dospjelim u slučaju da klijent:

- 1) Nenamjenski utroši sredstva mikrokredita ili onemogući MFI da vrši kontrolu namjenske upotrebe sredstava;
- 2) Ne vrši otplatu mikrokredita po rasporedu datom u planu otplate koji je sastavni dio ugovora o mikrokreditu;
- 3) Ostvari pravo na mikrokredit na osnovu netačnih podataka, koji su bili značajni za odobravanje mikrokredita;
- 4) Umanji vrijednost sredstava obezbjeđenja ili ugrožava bilo koje sredstvo obezbjeđenja kreditnog rizika;
- 5) Umanji svoju kreditnu sposobnost sa ciljem onemogućavanja naplate potraživanja;
- 6) Izgubi poslovnu sposobnost ili nastupi njegova smrt, a njegovi nasljednici ne preuzmu otplatu mikrokredita;
- 7) U drugim slučajevima u skladu sa pozitivnim propisima i internim aktima MFI.

Način rješavanja spornih situacija

Član 31

Ukoliko u poslovnom odnosu između MFI i klijenta dođe do sporne situacije ili različitih stavova po nekom pitanju, ugovorne strane će pokušati sporazumno da riješe spor, uvažavajući obostrane interese.

U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, sporno pitanje rješavaće se pred nadležnim sudom u skladu sa zakonima države Crne Gore.

6. Zaštita podataka o klijentima i poslovna tajna

Zaštita podataka o ličnosti

Član 32

MFI prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u okviru baza podataka koje formira, a koje su u funkciji obavljanja njene djelatnosti. Podaci o klijentima su pohranjeni i čuvaju se u elektronskim i drugim bazama podataka MFI i koriste ih zaposleni koji su za to ovlašćeni, u skladu sa internim aktima.

Zaštitu podataka o ličnosti MFI obezbjeđuje fizičkom licu sa kojim stupa u poslovne odnose bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, pol, vjeroispovijest, jezik, godine života, politička i druga uvjerenja, nacionalnu pripadnost, status, socijalno porijeklo, obrazovanje, imovinsko stanje, društveni položaj i sva druga lična svojstva.

U cilju identifikacije, zaštite imovinskih interesa klijenta, kao i druge svrhe vezane za ugovorni odnos, klijent daje saglasnost MFI da vrši obradu njegovih ličnih podataka, potpisivanjem zahtjeva, pristupnice, identifikacionog obrasca ili drugog dokumenta. Ovo uključuje prosljeđivanje podataka trećim licima, u skladu sa važećim propisima u zemlji i inostranstvu i to samo za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju.

MFI obezbjeđuje zaštitu od gubitka, uništenja, povrede tajnosti, nedozvoljenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe podataka o ličnosti kojim raspolaže u svojim bazama.

Klijent može tražiti od MFI na uvid određene podatke, kao i kopije podataka iz poslovnog odnosa sa MFI, u skladu sa odredbama važećeg zakona iz oblasti ličnih podataka.

Poslovna tajna

Član 33

U poslovnom odnosu sa klijentom MFI poštuje tajnost podataka o klijentu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i internim aktima MFI. Poslovnu tajnu predstavljaju podaci i informacije o klijentima do kojih MFI dođe u toku poslovanja.


Opšti uslovi poslovanja MFI Partner Plus AD Podgorica

U slučaju neusklađenosti odredbi pojedinačnog ugovora o mikrokreditu i odredbi Opštih uslova poslovanja, primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora, te ukoliko pojedinačnim ugovorom nije drugačije regulisano, važe odredbe drugih pojedinačnih akata MFI kojim se definišu određene oblasti poslovanja, a koje su u funkciji sprovođenja Opštih uslova poslovanja.

Potpisivanjem ugovora o mikrokreditu, klijent potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja i da ih prihvata u potpunosti.

Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom usvajanja od strane Odbora direktora MFI, i primjenjuju se danom njihovog usvajanja.

U Podgorici, dana 13.08.2024. godine,



Aleksandra Popović
Predsjednik Odbora direktora
MFI Partner Plus AD Podgorica



Marijana Ščekić
Izvršni direktor
MFI Partner Plus AD Podgorica